| Invoice No. | Date | Amount |
|-------------|---------------|---------------------|
| 4125074 | 04-Jun-07 | \$2.83 |
| 4125208 | 11-Jun-07 | \$66.89 |
| 4125283 | 13-Jun-07 | \$59.75 |
| 4125420 | 20-Jun-07 | \$561.86 |
| 4125538 | 26-Jun-07 | \$842.78 |
| 4125642 | 02-Jul-07 | \$40.13 |
| 4125656 | 03-Jul-07 | \$30.10 |
| 4125654 | 03-Jul-07 | \$692.29 |
| 4125705 | 09-Jul-07 | \$498.32 |
| 4125731 | 10-Jul-07 | \$1.34 |
| 4125721 | 10-Jul-07 | \$294.31 |
| 4125739 | 11-Jul-07 | \$170.56 |
| 4125816 | 17-Jul-07 | \$0.60 |
| 4125975 | 25-Jul-07 | \$441.46 |
| | | <u> </u> |
| 4126043 | 30-Jul-07 | \$24.31 |
| 4126042 | 30-Jul-07 | \$280.92 |
| 4126104 | 01-Aug-07 | \$40.13 |
| 4126134 | 02-Aug-07 | \$200.66 |
| | 02 / 1009 0 / | Ψ_00.00 |
| 4126406 | 17-Aug-07 | \$200.66 |
| 1120100 | Tr Atag 07 | Ψ200.00 |
| 4126450 | 20-Aug-07 | \$32.40 |
| 1120100 | 20 / (09 0) | φο2.10 |
| 4126600 | 28-Aug-07 | \$224.07 |
| 112000 | 20 / tag 0 / | Ψ22 1.01 |
| 4126845 | 12-Sep-07 | \$56.85 |
| 1120010 | 12 Cop 01 | φοσιοσ |
| 4126854 | 13-Sep-07 | \$40.13 |
| 1120001 | 10 Cop 01 | Ψ10.10 |
| 4126902 | 17-Sep-07 | \$40.13 |
| 112002 | п сор от | Ψισιισ |
| 4126979 | 20-Sep-07 | \$80.26 |
| 4120070 | 20 Ocp 07 | ψ00.20 |
| 4127001 | 21-Sep-07 | \$40.13 |
| 4127001 | 21 Ocp 01 | ψ+0.10 |
| 4127030 | 24-Sep-07 | \$80.26 |
| 4127066 | 25-Sep-07 | \$1.63 |
| 4127145 | 01-Oct-07 | \$40.13 |
| 4127145 | 01-001-07 | Ψ-0.13 |
| 4127146 | 01-Oct-07 | \$80.26 |
| 4127140 | 01-001-07 | ψ00.20 |
| 4127198 | 03-Oct-07 | \$40.13 |
| 4127197 | 03-Oct-07 | \$80.26 |
| 7141131 | 03-001-07 | φου.20 |
| 4127212 | 04-Oct-07 | \$80.26 |
| 7141414 | 04-001-07 | φου.20 |
| 4127238 | 05-Oct-07 | ¢ ያስ ንድ |
| | 05-Oct-07 | \$80.26 \$120.40 |
| 4127237 | 05-001-07 | φ120.40 |
| 4127268 | 09 00+ 07 | ተ ዕለ ሳይ |
| 4127268 | 08-Oct-07 | \$80.26 |

| 4407007 | 00.0.1.07 | # 400 F0 |
|---------|------------|-----------------|
| 4127267 | 08-Oct-07 | \$160.53 |
| 4127315 | 10-Oct-07 | \$120.40 |
| 4127335 | 11-Oct-07 | \$120.40 |
| 4127353 | 12-Oct-07 | \$120.40 |
| 4127388 | 15-Oct-07 | \$80.26 |
| 4127389 | 15-Oct-07 | \$80.26 |
| 4127432 | 17-Oct-07 | \$120.40 |
| 4127454 | 18-Oct-07 | \$120.40 |
| 4127475 | 19-Oct-07 | \$120.40 |
| 4127474 | 19-Oct-07 | \$160.53 |
| 4127499 | 22-Oct-07 | \$120.40 |
| 4127553 | 24-Oct-07 | \$40.13 |
| 4127578 | 25-Oct-07 | \$80.26 |
| 4127577 | 25-Oct-07 | \$120.40 |
| 4127597 | 26-Oct-07 | \$80.26 |
| 4127625 | 29-Oct-07 | \$80.26 |
| 4127624 | 29-Oct-07 | \$120.40 |
| 4127024 | 29-061-07 | φ120.40 |
| 4127683 | 31-Oct-07 | \$40.13 |
| 4127682 | 31-Oct-07 | \$80.26 |
| 4127700 | 01-Nov-07 | \$40.13 |
| 4127699 | 01-Nov-07 | \$120.40 |
| 4127717 | 02-Nov-07 | \$80.26 |
| 4127718 | 02-Nov-07 | \$80.26 |
| 4127746 | 05-Nov-07 | \$80.26 |
| 4127745 | 05-Nov-07 | \$120.40 |
| 4127803 | 07-Nov-07 | \$120.40 |
| 4127822 | 08-Nov-07 | \$40.13 |
| 4127841 | 09-Nov-07 | \$80.26 |
| 4127840 | 09-Nov-07 | \$160.53 |
| 4127870 | 12-Nov-07 | \$120.40 |
| 4127916 | 14-Nov-07 | \$80.26 |
| 4127915 | 14-Nov-07 | \$200.66 |
| 7121313 | 14-1404-07 | ψ200.00 |
| 4127946 | 15-Nov-07 | \$80.26 |
| 4127945 | 15-Nov-07 | \$160.53 |
| 4127980 | 19-Nov-07 | \$160.53 |
| 4127979 | 19-Nov-07 | \$200.66 |
| 4128024 | 20-Nov-07 | \$1.63 |
| | _5 1101 01 | ψσο |

| 4128044 | 21-Nov-07 | \$80.26 |
|--------------------|------------------------|---------------------|
| 4128043 | 21-Nov-07 | \$160.53 |
| | | |
| 4128063 | 26-Nov-07 | \$80.26 |
| 4128062 | 26-Nov-07 | \$120.40 |
| 4128107 | 27-Nov-07 | \$0.82 |
| 4128117 | 28-Nov-07 | \$40.13 |
| 4128116 | 28-Nov-07 | \$120.40 |
| 00 | 20 1101 01 | ψ.=σσ |
| 4128134 | 29-Nov-07 | \$80.26 |
| 4128133 | 29-Nov-07 | \$120.40 |
| | | |
| 4128158 | 30-Nov-07 | \$80.26 |
| 4128157 | 30-Nov-07 | \$120.40 |
| 4128178 | 03-Dec-07 | \$40.13 |
| 4128177 | 03-Dec-07 | \$120.40 |
| 4120177 | 03-Dec-01 | Ψ120.40 |
| 4128233 | 05-Dec-07 | \$80.26 |
| 4128232 | 05-Dec-07 | \$120.40 |
| | | • |
| 4128262 | 06-Dec-07 | \$80.26 |
| 4128261 | 06-Dec-07 | \$120.40 |
| | | |
| 4128281 | 07-Dec-07 | \$80.26 |
| 4128280 | 07-Dec-07 | \$120.40 |
| 4400044 | 40 Dag 07 | #00.00 |
| 4128311 4128310 | 10-Dec-07 10-Dec-07 | \$80.26 \$120.40 |
| 4120310 | 10-Dec-07 | \$120.40 |
| 4128371 | 12-Dec-07 | \$40.13 |
| 4128370 | 12-Dec-07 | \$120.40 |
| | | |
| 4128393 | 13-Dec-07 | \$80.26 |
| 4128392 | 13-Dec-07 | \$160.53 |
| 4400440 | 44.5 | # 00.00 |
| 4128410 | 14-Dec-07 | \$80.26 |
| 4128409 | 14-Dec-07 | \$160.53 |
| 4128434 | 17-Dec-07 | \$40.13 |
| 4128433 | 17-Dec-07 | \$200.66 |
| 4128480 | 18-Dec-07 | \$0.67 |
| 4128488 | 19-Dec-07 | \$120.40 |
| 4128568 | 02-Jan-08 | \$120.40 |
| 4128592 | 03-Jan-08 | \$200.66 |
| 4128628 | 07-Jan-08 | \$200.66 |
| | | |
| 4128678 | 09-Jan-08 | \$40.13 |
| 4128677 | 09-Jan-08 | \$80.26 |
| 4128699 | 10-Jan-08 | \$40.13 |

| 4128700 | 10-Jan-08 | \$40.13 |
|---------|------------|-----------|
| 4128738 | 14-Jan-08 | \$80.26 |
| 4128784 | 16-Jan-08 | \$40.13 |
| 4128799 | 17-Jan-08 | \$40.13 |
| 4128824 | 18-Jan-08 | \$40.13 |
| 4128890 | 24-Jan-08 | \$200.66 |
| 4128940 | 28-Jan-08 | \$80.26 |
| 4128939 | 28-Jan-08 | \$401.32 |
| | | * |
| 4129003 | 31-Jan-08 | \$40.13 |
| 4129002 | 31-Jan-08 | \$267.55 |
| | | |
| 4129042 | 04-Feb-08 | \$53.51 |
| 4129041 | 04-Feb-08 | \$240.79 |
| | | |
| 4129120 | 07-Feb-08 | \$53.51 |
| 4129119 | 07-Feb-08 | \$463.75 |
| 4129173 | 11-Feb-08 | \$71.35 |
| | | |
| 4129174 | 11-Feb-08 | \$80.26 |
| 4129235 | 13-Feb-08 | \$107.77 |
| 4400054 | 4454.00 | 000 70 |
| 4129254 | 14-Feb-08 | \$26.76 |
| 4129253 | 14-Feb-08 | \$267.55 |
| 4129294 | 18-Feb-08 | \$137.78 |
| 4129293 | 18-Feb-08 | \$240.79 |
| 4120200 | 10 1 00 00 | Ψ2-10.7 0 |
| 4129370 | 21-Feb-08 | \$53.51 |
| 4129369 | 21-Feb-08 | \$321.06 |
| | | |
| 4129407 | 25-Feb-08 | \$26.76 |
| 4129406 | 25-Feb-08 | \$107.02 |
| | | |
| 4129514 | 28-Feb-08 | \$53.51 |
| 4129513 | 28-Feb-08 | \$207.28 |
| 4129559 | 03-Mar-08 | \$80.26 |
| 4129560 | 03-Mar-08 | \$80.26 |
| 4129617 | 05-Mar-08 | \$53.51 |
| 4129626 | 06-Mar-08 | \$80.26 |
| 1120020 | oo war-oo | ψ00.20 |
| 4129627 | 06-Mar-08 | \$80.26 |
| 4129646 | 07-Mar-08 | \$26.76 |

| 4129670 | 4129645 | 07-Mar-08 | \$160.53 |
|---|--------------|-------------|----------------|
| 4129669 10-Mar-08 \$160.53 4129711 12-Mar-08 \$26.76 4129724 13-Mar-08 \$133.77 4129723 13-Mar-08 \$160.53 4129770 17-Mar-08 \$187.29 4129805 19-Mar-08 \$160.53 4129825 20-Mar-08 \$26.76 4129824 20-Mar-08 \$160.53 4129883 26-Mar-08 \$53.51 4129887 27-Mar-08 \$26.76 4129896 27-Mar-08 \$53.51 4129930 28-Mar-08 \$133.77 4129942 31-Mar-08 \$26.76 4129943 31-Mar-08 \$26.76 4129944 31-Mar-08 \$160.53 4129959 28-Mar-08 \$133.77 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129995 03-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$133.77 413004 07-Apr-08 \$53.51 4130105 09-Apr-08 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<> | | | |
| 4129711 12-Mar-08 \$26.76 4129724 13-Mar-08 \$133.77 4129723 13-Mar-08 \$133.77 4129742 14-Mar-08 \$160.53 4129770 17-Mar-08 \$187.29 4129805 19-Mar-08 \$160.53 4129825 20-Mar-08 \$26.76 4129883 26-Mar-08 \$160.53 4129887 27-Mar-08 \$53.51 4129896 27-Mar-08 \$80.26 4129930 28-Mar-08 \$133.77 4129929 28-Mar-08 \$133.77 4129942 31-Mar-08 \$160.53 4129943 31-Mar-08 \$160.53 4129944 31-Mar-08 \$160.53 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129995 03-Apr-08 \$26.76 4130019 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$53.51 4130043 07-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 < | 4129670 | 10-Mar-08 | \$53.51 |
| 4129724 13-Mar-08 \$26.76 4129723 13-Mar-08 \$133.77 4129742 14-Mar-08 \$160.53 4129770 17-Mar-08 \$187.29 4129805 19-Mar-08 \$160.53 4129825 20-Mar-08 \$26.76 4129824 20-Mar-08 \$160.53 4129883 26-Mar-08 \$53.51 4129896 27-Mar-08 \$26.76 4129896 27-Mar-08 \$80.26 4129930 28-Mar-08 \$133.77 4129929 28-Mar-08 \$133.77 4129942 31-Mar-08 \$160.53 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129997 02-Apr-08 \$53.51 4130040 04-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$53.51 4130044 07-Apr-08 \$53.51 4130105 09-Apr-08 \$133.77 4130104 09-Apr-08 <t< td=""><td>4129669</td><td>10-Mar-08</td><td>\$160.53</td></t<> | 4129669 | 10-Mar-08 | \$160.53 |
| 4129723 13-Mar-08 \$133.77 4129742 14-Mar-08 \$160.53 4129805 19-Mar-08 \$160.53 4129825 20-Mar-08 \$26.76 4129824 20-Mar-08 \$160.53 4129883 26-Mar-08 \$153.51 4129884 26-Mar-08 \$53.51 4129887 27-Mar-08 \$26.76 4129896 27-Mar-08 \$53.51 4129930 28-Mar-08 \$53.51 4129942 31-Mar-08 \$56.76 4129943 31-Mar-08 \$160.53 4129944 31-Mar-08 \$53.51 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129995 03-Apr-08 \$53.51 4130019 04-Apr-08 \$53.51 4130040 07-Apr-08 \$53.51 4130043 07-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130105 09-Apr-08 \$133.77 4130113 10-Apr-08 \$ | 4129711 | 12-Mar-08 | \$26.76 |
| 4129723 13-Mar-08 \$133.77 4129742 14-Mar-08 \$160.53 4129805 19-Mar-08 \$160.53 4129825 20-Mar-08 \$26.76 4129824 20-Mar-08 \$160.53 4129883 26-Mar-08 \$153.51 4129884 26-Mar-08 \$53.51 4129887 27-Mar-08 \$26.76 4129896 27-Mar-08 \$53.51 4129930 28-Mar-08 \$53.51 4129942 31-Mar-08 \$56.76 4129943 31-Mar-08 \$160.53 4129944 31-Mar-08 \$53.51 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129995 03-Apr-08 \$53.51 4130019 04-Apr-08 \$53.51 4130040 07-Apr-08 \$53.51 4130043 07-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130105 09-Apr-08 \$133.77 4130113 10-Apr-08 \$ | | | |
| 4129742 14-Mar-08 \$160.53 4129770 17-Mar-08 \$187.29 4129805 19-Mar-08 \$160.53 4129825 20-Mar-08 \$26.76 4129824 20-Mar-08 \$160.53 4129883 26-Mar-08 \$53.51 4129897 27-Mar-08 \$26.76 4129896 27-Mar-08 \$80.26 4129930 28-Mar-08 \$133.77 4129942 31-Mar-08 \$160.53 4129941 31-Mar-08 \$160.53 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$6.76 4129995 03-Apr-08 \$53.51 4130019 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$53.51 4130043 07-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$53.51 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$53.51 4130139 11-Apr-08 \$5 | | | |
| 4129770 17-Mar-08 \$187.29 4129805 19-Mar-08 \$160.53 4129824 20-Mar-08 \$26.76 4129883 26-Mar-08 \$53.51 4129887 27-Mar-08 \$26.76 4129896 27-Mar-08 \$80.26 4129930 28-Mar-08 \$53.51 4129942 31-Mar-08 \$53.51 4129941 31-Mar-08 \$160.53 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$6.76 4129997 02-Apr-08 \$53.51 41299980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129995 03-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$26.76 4130043 07-Apr-08 \$53.51 4130105 09-Apr-08 \$133.77 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130113 10-Apr-08 \$53.51 4130139 11-Apr-08 \$53.51 4130139 11-Apr-08 \$5 | | | · |
| 4129805 19-Mar-08 \$160.53 4129824 20-Mar-08 \$26.76 4129883 26-Mar-08 \$53.51 4129887 27-Mar-08 \$26.76 4129896 27-Mar-08 \$80.26 4129930 28-Mar-08 \$53.51 4129929 28-Mar-08 \$133.77 4129942 31-Mar-08 \$160.53 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129995 03-Apr-08 \$53.51 4130019 04-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$26.76 4130043 07-Apr-08 \$133.77 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$53.51 4130139 11-Apr-08 \$53.51 4130139 11-Apr-08 \$53.51 4130139 11-Apr-08 \$53.51 4130139 11-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$53 | | | · |
| 4129825 | | | |
| 4129824 20-Mar-08 \$160.53 4129883 26-Mar-08 \$53.51 4129897 27-Mar-08 \$26.76 4129896 27-Mar-08 \$80.26 4129930 28-Mar-08 \$53.51 4129929 28-Mar-08 \$133.77 4129942 31-Mar-08 \$160.53 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$53.51 4129995 03-Apr-08 \$53.51 4130019 04-Apr-08 \$53.51 4130044 07-Apr-08 \$53.51 4130043 07-Apr-08 \$133.77 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130114 10-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$133.77 4130130 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4129805 | 19-Mar-08 | \$160.53 |
| 4129824 20-Mar-08 \$160.53 4129883 26-Mar-08 \$53.51 4129897 27-Mar-08 \$26.76 4129896 27-Mar-08 \$80.26 4129930 28-Mar-08 \$53.51 4129929 28-Mar-08 \$133.77 4129942 31-Mar-08 \$160.53 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$53.51 4129995 03-Apr-08 \$53.51 4130019 04-Apr-08 \$53.51 4130044 07-Apr-08 \$53.51 4130043 07-Apr-08 \$133.77 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130114 10-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$133.77 4130130 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4120925 | 20 Mar 08 | ¢26.76 |
| 4129883 26-Mar-08 \$53.51 4129897 26-Mar-08 \$107.02 4129896 27-Mar-08 \$26.76 4129930 28-Mar-08 \$53.51 4129929 28-Mar-08 \$133.77 4129942 31-Mar-08 \$160.53 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129995 03-Apr-08 \$53.51 4130019 04-Apr-08 \$53.51 4130044 07-Apr-08 \$53.51 4130043 07-Apr-08 \$53.51 4130044 07-Apr-08 \$53.51 4130105 09-Apr-08 \$107.02 4130104 09-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | | | |
| 4129882 26-Mar-08 \$107.02 4129897 27-Mar-08 \$26.76 4129896 27-Mar-08 \$80.26 4129930 28-Mar-08 \$53.51 4129929 28-Mar-08 \$133.77 4129942 31-Mar-08 \$26.76 4129941 31-Mar-08 \$160.53 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129995 03-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$26.76 4130043 07-Apr-08 \$26.76 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4129024 | 20-iviai-00 | φ100.53 |
| 4129897 27-Mar-08 \$26.76 4129896 27-Mar-08 \$80.26 4129930 28-Mar-08 \$133.77 4129942 31-Mar-08 \$160.53 4129941 31-Mar-08 \$160.53 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129995 03-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$53.51 4130044 07-Apr-08 \$133.77 4130043 07-Apr-08 \$133.77 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130113 10-Apr-08 \$53.51 4130114 10-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4129883 | 26-Mar-08 | \$53.51 |
| 4129896 27-Mar-08 \$80.26 4129930 28-Mar-08 \$53.51 4129929 28-Mar-08 \$133.77 4129942 31-Mar-08 \$26.76 4129941 31-Mar-08 \$160.53 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129995 03-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$53.51 4130018 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$26.76 4130043 07-Apr-08 \$107.02 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4129882 | 26-Mar-08 | |
| 4129896 27-Mar-08 \$80.26 4129930 28-Mar-08 \$53.51 4129929 28-Mar-08 \$133.77 4129942 31-Mar-08 \$26.76 4129941 31-Mar-08 \$160.53 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129995 03-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$53.51 4130018 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$26.76 4130043 07-Apr-08 \$107.02 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | | | |
| 4129930 | 4129897 | | |
| 4129929 28-Mar-08 \$133.77 4129942 31-Mar-08 \$26.76 4129941 31-Mar-08 \$160.53 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129995 03-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$133.77 4130043 07-Apr-08 \$26.76 4130105 09-Apr-08 \$107.02 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$133.77 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$133.77 | 4129896 | 27-Mar-08 | \$80.26 |
| 4129929 28-Mar-08 \$133.77 4129942 31-Mar-08 \$26.76 4129941 31-Mar-08 \$160.53 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129995 03-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$133.77 4130043 07-Apr-08 \$26.76 4130105 09-Apr-08 \$107.02 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$133.77 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$133.77 | 4420020 | 29 Mar 09 | ¢ E2 E1 |
| 4129942 31-Mar-08 \$26.76 4129941 31-Mar-08 \$160.53 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129995 03-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$133.77 4130043 07-Apr-08 \$26.76 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$133.77 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$133.77 | | | · |
| 4129941 31-Mar-08 \$160.53 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129995 03-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$53.51 4130044 07-Apr-08 \$133.77 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$53.51 4130139 11-Apr-08 \$53.51 4130138 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4129929 | 20-1/141-00 | Φ133.77 |
| 4129941 31-Mar-08 \$160.53 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129995 03-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$53.51 4130044 07-Apr-08 \$133.77 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$53.51 4130139 11-Apr-08 \$53.51 4130138 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4129942 | 31-Mar-08 | \$26.76 |
| 4129979 02-Apr-08 \$53.51 4129980 02-Apr-08 \$53.51 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129995 03-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$26.76 4130043 07-Apr-08 \$107.02 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130114 10-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | | | · |
| 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129995 03-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$53.51 4130018 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$26.76 4130043 07-Apr-08 \$107.02 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130114 10-Apr-08 \$133.77 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 \$133.77 | 4129979 | 02-Apr-08 | |
| 4129996 03-Apr-08 \$26.76 4129995 03-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$53.51 4130018 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$26.76 4130043 07-Apr-08 \$107.02 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130114 10-Apr-08 \$133.77 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 \$133.77 | 4129980 | 02-Apr-08 | \$53.51 |
| 4129995 03-Apr-08 \$133.77 4130019 04-Apr-08 \$53.51 4130018 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$26.76 4130043 07-Apr-08 \$107.02 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130113 10-Apr-08 \$53.51 4130139 11-Apr-08 \$133.77 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | | 52. p. 55 | ******* |
| 4130019 04-Apr-08 \$53.51 4130018 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$26.76 4130043 07-Apr-08 \$107.02 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130113 10-Apr-08 \$53.51 4130139 11-Apr-08 \$133.77 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4129996 | 03-Apr-08 | |
| 4130018 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$26.76 4130043 07-Apr-08 \$107.02 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4129995 | 03-Apr-08 | \$133.77 |
| 4130018 04-Apr-08 \$133.77 4130044 07-Apr-08 \$26.76 4130043 07-Apr-08 \$107.02 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4400040 | | #50.54 |
| 4130044 07-Apr-08 \$26.76 4130043 07-Apr-08 \$107.02 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130114 10-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 \$133.77 | | | |
| 4130043 07-Apr-08 \$107.02 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130114 10-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4130018 | 04-Apr-08 | \$133.77 |
| 4130043 07-Apr-08 \$107.02 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130114 10-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4130044 | 07-Apr-08 | \$26.76 |
| 4130105 09-Apr-08 \$53.51 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130114 10-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | | | · |
| 4130104 09-Apr-08 \$133.77 4130114 10-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | | 5. 7.p. 66 | ψ.σσ_ |
| 4130114 10-Apr-08 \$53.51 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4130105 | 09-Apr-08 | \$53.51 |
| 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4130104 | 09-Apr-08 | \$133.77 |
| 4130113 10-Apr-08 \$133.77 4130139 11-Apr-08 \$26.76 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | | | ^ |
| 4130139 | | | · |
| 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4130113 | 10-Apr-08 | \$133.77 |
| 4130138 11-Apr-08 \$133.77 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4130139 | 11-Apr-08 | \$26.76 |
| 4130160 14-Apr-08 \$53.51 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | | | |
| 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | - | | ÷ : 55 i |
| 4130159 14-Apr-08 \$133.77 | 4130160 | 14-Apr-08 | |
| 4130181 15-Apr-08 \$1.12 | 4130159 | 14-Apr-08 | \$133.77 |
| | 4130181 | 15-Apr-08 | \$1.12 |

| 4130203 | 16-Apr-08 | \$53.51 |
|--------------------|------------------------|---------------------|
| 4130202 | 16-Apr-08 | \$133.77 |
| 4400000 | 47.400 | #00.70 |
| 4130220 4130219 | 17-Apr-08 | \$26.76 \$160.53 |
| 4130219 | 17-Apr-08 | \$100.53 |
| 4130242 | 18-Apr-08 | \$53.51 |
| 4130241 | 18-Apr-08 | \$107.02 |
| | | |
| 4130269 | 21-Apr-08 | \$53.51 |
| 4130268 | 21-Apr-08 | \$148.04 |
| 4400044 | 00.4 | 000 54 |
| 4130311 4130310 | 23-Apr-08 23-Apr-08 | \$28.54 \$114.15 |
| 4130310 | 23-Api-06 | φ114.15 |
| 4130347 | 24-Apr-08 | \$28.54 |
| 4130346 | 24-Apr-08 | \$142.70 |
| | | |
| 4130353 | 25-Apr-08 | \$28.54 |
| 4130352 | 25-Apr-08 | \$142.70 |
| 4400077 | 00.4 | 000 54 |
| 4130377 | 28-Apr-08 | \$28.54 |
| 4130376 | 28-Apr-08 | \$114.15 |
| 4130431 | 30-Apr-08 | \$28.54 |
| 4130430 | 30-Apr-08 | \$171.23 |
| | | |
| 4130453 | 01-May-08 | \$57.08 |
| 4130452 | 01-May-08 | \$142.70 |
| 4400477 | 00.14. | #57.00 |
| 4130477 4130476 | 02-May-08 02-May-08 | \$57.08 \$171.23 |
| 4130476 | 02-May-06 | Φ171.23 |
| 4130498 | 05-May-08 | \$28.54 |
| 4130497 | 05-May-08 | \$171.23 |
| | , | |
| 4130564 | 07-May-08 | \$28.54 |
| 4130563 | 07-May-08 | \$57.08 |
| 4400500 | 00.14. | #00.54 |
| 4130580 4130579 | 08-May-08 08-May-08 | \$28.54 \$142.70 |
| 4130379 | 08-Way-06 | φ142.70 |
| 4130604 | 09-May-08 | \$28.54 |
| 4130603 | 09-May-08 | \$114.15 |
| | | |
| 4130648 | 12-May-08 | \$85.62 |
| 4130647 | 12-May-08 | \$399.54 |
| 4400704 | 45.14 00 | 405.00 |
| 4130701 | 15-May-08 | \$85.62 |
| 4130750 | 19-May-08 | \$114.15 |
| 7130730 | i 3-iviay-00 | ψ114.13 |

| 4130749 | 19-May-08 | \$285.38 |
|---------|-------------|----------------|
| 4130833 | 22-May-08 | \$142.70 |
| 4130832 | 22-May-08 | \$399.54 |
| 4130632 | 22-iviay-00 | φ399.54 |
| 4130916 | 29-May-08 | \$85.62 |
| 4130915 | 29-May-08 | \$285.38 |
| 4130971 | 02-Jun-08 | \$114.15 |
| 4131044 | 05-Jun-08 | \$85.62 |
| 4131043 | 05-Jun-08 | \$228.31 |
| 4101040 | 00-3411-00 | Ψ220.31 |
| 4131086 | 09-Jun-08 | \$114.15 |
| 4131085 | 09-Jun-08 | \$199.77 |
| | | |
| 4131173 | 12-Jun-08 | \$171.23 |
| 4131172 | 12-Jun-08 | \$599.31 |
| 4131267 | 17-Jun-08 | \$1.93 |
| 4131327 | 19-Jun-08 | \$12.63 |
| 4131302 | 19-Jun-08 | \$171.23 |
| 4131301 | 19-Jun-08 | \$528.04 |
| 4131343 | 20-Jun-08 | \$0.93 |
| 4131342 | 20-Jun-08 | \$44.44 |
| 4131341 | 20-Jun-08 | \$105.98 |
| | | · |
| 4131426 | 26-Jun-08 | \$137.94 |
| 4131425 | 26-Jun-08 | \$266.61 |
| 4131509 | 03-Jul-08 | \$3.49 |
| 4131512 | 07-Jul-08 | \$57.92 |
| 4131609 | 15-Jul-08 | \$11.25 |
| 4131003 | 13-341-00 | Ψ11.20 |
| 4131770 | 28-Jul-08 | \$115.84 |
| 4131820 | 29-Jul-08 | \$7.13 |
| 4131840 | 30-Jul-08 | \$57.92 |
| 4131874 | 04-Aug-08 | \$144.65 |
| 4131969 | 07-Aug-08 | \$9.20 |
| 4131979 | 11-Aug-08 | \$550.26 |
| 4131373 | 11-Aug-00 | ψ330.20 |
| 4132097 | 18-Aug-08 | \$144.51 |
| 4132096 | 18-Aug-08 | \$347.54 |
| 4132172 | 21-Aug-08 | \$11.38 |
| 4132211 | 25-Aug-08 | \$11.01 |
| 4422240 | 05 4 00 | #000.04 |
| 4132210 | 25-Aug-08 | \$289.61 |
| 4132209 | 25-Aug-08 | \$695.07 |
| 4132408 | 08-Sep-08 | \$6.04 |

| 4132407 | 08-Sep-08 | \$144.80 |
|--------------------|------------|------------------|
| 4132406 | 08-Sep-08 | \$405.46 |
| | | |
| 4132506 | 15-Sep-08 | \$144.80 |
| 4132505 | 15-Sep-08 | \$521.30 |
| 4132615 | 22-Sep-08 | \$11.84 |
| | | |
| 4132616 | 22-Sep-08 | \$144.80 |
| 4132612 | 22-Sep-08 | \$492.33 |
| | | |
| 4132711 | 29-Sep-08 | \$173.76 |
| 4132710 | 29-Sep-08 | \$521.30 |
| 4132803 | 06-Oct-08 | \$405.46 |
| 4132906 | 13-Oct-08 | \$0.61 |
| | | |
| 4132905 | 13-Oct-08 | \$28.96 |
| 4132904 | 13-Oct-08 | \$492.33 |
| | | |
| 4133001 | 20-Oct-08 | \$91.41 |
| 4133000 | 20-Oct-08 | \$231.69 |
| 4133105 | 23-Oct-08 | \$376.49 |
| 2065421 | 03-Nov-08 | \$6.80 |
| 4133218 | 03-Nov-08 | \$376.49 |
| | | * 40.00 |
| 2065552 | 07-Nov-08 | \$16.32 |
| 4133295 | 10-Nov-08 | \$550.26 |
| 4133397 | 17-Nov-08 | \$6.78 |
| 4133383 | 17-Nov-08 | \$550.26 |
| 4129508 | 21-Nov-08 | \$0.08 |
| 4400704 | 04.8100 | #0.70 |
| 4123721 | 21-Nov-08 | \$0.72 |
| 4123346 | 21-Nov-08 | \$0.79 |
| 4124501 | 21-Nov-08 | \$4.22 |
| 4131245 4125715 | 21-Nov-08 | \$5.01 \$9.06 |
| 4123713 | 21-Nov-08 | ф9.00 |
| 4123436 | 21-Nov-08 | \$11.68 |
| 4123430 | 21-1100-00 | φ11.00 |
| 2065837 | 21-Nov-08 | \$12.24 |
| 2003037 | 21-1100-00 | Ψ12.24 |
| 4124975 | 21-Nov-08 | \$56.44 |
| 4133492 | 24-Nov-08 | \$0.61 |
| 7100432 | 24 1407 00 | Ψ0.01 |
| 2065860 | 24-Nov-08 | \$14.28 |
| 4133482 | 24-Nov-08 | \$521.30 |
| | 211137 33 | ψ52.130 |
| 2065962 | 01-Dec-08 | \$14.28 |
| 4133550 | 01-Dec-08 | \$550.26 |
| | | |
| 2066027 | 03-Dec-08 | \$14.28 |
| 4133643 | 08-Dec-08 | \$231.69 |
| | | - |

| 4133644 | 08-Dec-08 | \$395.12 |
|----------|-------------|---------------------|
| 2066216 | 12-Dec-08 | \$14.28 |
| 2066236 | 15-Dec-08 | \$14.28 |
| 4133729 | 15-Dec-08 | \$550.26 |
| 4133755 | 16-Dec-08 | \$446.47 |
| +100700 | 10 000 00 | Ψ-1017 |
| 2066290 | 17-Dec-08 | \$14.28 |
| 4133829 | 07-Jan-09 | \$301.68 |
| 4133905 | 13-Jan-09 | \$301.68 |
| 4133994 | 21-Jan-09 | \$137.33 |
| 2066672 | 23-Jan-09 | \$28.56 |
| 4134079 | 28-Jan-09 | \$144.80 |
| 4134080 | 28-Jan-09 | \$183.50 |
| 2066813 | 30-Jan-09 | ሲ ሳሪ ድር |
| | | \$28.56 |
| 4134153 | 04-Feb-09 | \$15.69 |
| 4134152 | 04-Feb-09 | \$550.26 |
| 2066931 | 06-Feb-09 | \$5.78 |
| 2066929 | 06-Feb-09 | \$42.84 |
| 4134251 | 11-Feb-09 | \$144.80 |
| 2067035 | 13-Feb-09 | \$14.28 |
| 4134321 | 18-Feb-09 | \$139.15 |
| 4134320 | 18-Feb-09 | \$347.53 |
| | | |
| 2067137 | 20-Feb-09 | \$14.28 |
| 4134419 | 25-Feb-09 | \$463.37 |
| 2067303 | 27-Feb-09 | \$1.22 |
| 2067302 | 27-Feb-09 | \$2.23 |
| 2067300 | 27-Feb-09 | \$14.28 |
| 4134518 | 04-Mar-09 | \$30.01 |
| 4134517 | 04-Mar-09 | \$202.73 |
| 2067432 | 06-Mar-09 | \$42.84 |
| 4134621 | 11-Mar-09 | \$463.37 |
| 1061101 | 12-Mar-09 | \$5.17 |
| 2067560 | 12-Mar-09 | \$19.06 |
| 2067554 | 13-Mar-09 | \$19.06 |
| 2067555 | 13-Mar-09 | \$52.47 \$139.50 |
| 2007 333 | 13-19141-09 | φ138.30 |
| 2067553 | 13-Mar-09 | \$255.60 |
| 2067552 | 13-Mar-09 | \$2,185.47 |
| 1061178 | 17-Mar-09 | \$33.84 |
| 1061175 | 17 Mar 00 | ¢157.00 |
| 1061175 | 17-Mar-09 | \$157.20 |
| 1061176 | 17-Mar-09 | \$540.53 |

| 1061177 | 17-Mar-09 | \$654.36 |
|---------|-------------|------------|
| 1061174 | 17-Mar-09 | \$1,032.00 |
| 1061179 | 17-Mar-09 | \$1,290.57 |
| 1061173 | 17-Mar-09 | \$1,448.30 |
| 4134682 | 18-Mar-09 | \$128.42 |
| 4134680 | 18-Mar-09 | \$405.45 |
| 4134681 | 18-Mar-09 | \$1,738.94 |
| 2067672 | 20-Mar-09 | \$5.62 |
| 2067673 | 20-Mar-09 | \$215.10 |
| 2067671 | 20-Mar-09 | \$302.40 |
| 2067670 | 20-Mar-09 | \$1,456.98 |
| 1061347 | 23-Mar-09 | \$5.54 |
| 1061395 | 24-Mar-09 | \$1.48 |
| 4134785 | 24-Mar-09 | \$27.61 |
| 1061353 | 24-Mar-09 | \$78.60 |
| 1061356 | 24-Mar-09 | \$257.49 |
| 1001330 | 24-IVIAI-03 | ΨΖ37.43 |
| 1061351 | 24-Mar-09 | \$306.54 |
| 1061357 | 24-Mar-09 | \$371.52 |
| 1061354 | 24-Mar-09 | \$412.80 |
| 1061355 | 24-Mar-09 | \$472.32 |
| 1061352 | 24-Mar-09 | \$619.20 |
| 1061358 | 24-Mar-09 | \$1,581.70 |
| 1061350 | 24-Mar-09 | \$1,896.26 |
| 4134795 | 25-Mar-09 | \$318.57 |
| 4134796 | 25-Mar-09 | \$786.77 |
| 1061460 | 26-Mar-09 | \$5.88 |
| 2067782 | 27-Mar-09 | \$30.18 |
| 2067781 | 27-Mar-09 | \$255.60 |
| 2067780 | 27-Mar-09 | \$1,456.98 |
| 1061519 | 31-Mar-09 | \$157.20 |
| 1061521 | 31-Mar-09 | \$206.40 |
| 1061520 | 31-Mar-09 | \$654.36 |
| 1061518 | 31-Mar-09 | \$825.60 |
| 1061517 | 31-Mar-09 | \$1,947.35 |

| 4134892 | 01-Apr-09 | \$3,852.60 |
|---------|-----------|-------------------|
| 4134891 | 01-Apr-09 | \$6,118.16 |
| 2067902 | 03-Apr-09 | \$38.11 |
| 2067901 | 03-Apr-09 | \$109.76 |
| 2067900 | 03-Apr-09 | \$558.00 |
| 2067899 | 03-Apr-09 | \$2,913.96 |
| 2067898 | 03-Apr-09 | \$16,769.28 |
| 1061699 | 06-Apr-09 | \$34.40 |
| 1001033 | 00-Арт-09 | ψ34.40 |
| 1061705 | 07-Apr-09 | \$51.09 |
| 1061701 | 07-Apr-09 | \$78.60 |
| 1061702 | 07-Apr-09 | \$204.36 |
| 1001700 | 07.4 00 | 0.110.00 |
| 1061700 | 07-Apr-09 | \$412.80 |
| 1061703 | 07-Apr-09 | \$469.09 |
| 1061704 | 07-Apr-09 | \$679.25 |
| 1061856 | 14-Apr-09 | \$51.09 |
| 1061851 | 14-Apr-09 | \$78.60 |
| 1061857 | 14-Apr-09 | \$178.82 |
| 1061852 | 14-Apr-09 | \$206.40 |
| 1061849 | 14-Apr-09 | \$229.91 |
| 1061855 | 14-Apr-09 | \$339.63 |
| | , | ****** |
| 1061853 | 14-Apr-09 | \$472.32 |
| 1061848 | 14-Apr-09 | \$520.80 |
| | | |
| 1061850 | 14-Apr-09 | \$825.60 |
| 1061854 | 14-Apr-09 | \$949.02 |
| 4135095 | 15-Apr-09 | \$582.68 |
| 1061960 | 16-Apr-09 | \$5.64 |
| 2068136 | 17-Apr-09 | \$75.60 |
| 2068135 | 17-Apr-09 | \$128.50 |
| 2000424 | 47 Am 00 | \$4.450.00 |
| 2068134 | 17-Apr-09 | \$1,456.98 |
| 2068133 | 17-Apr-09 | \$10,925.44 |
| 1062056 | 21-Apr-09 | \$2.10 |
| 1062055 | 21-Apr-09 | \$261.81 |
| 1062049 | 21-Apr-09 | \$306.54 |
| 1062054 | 21-Apr-09 | \$397.07 |
| | | |
| 1062050 | 21-Apr-09 | \$412.80 |
| 1062051 | 21-Apr-09 | \$472.32 |

| 1062053 | 21-Apr-09 | \$613.08 |
|---------|-----------|---------------------------------|
| 1062057 | 21-Apr-09 | \$679.25 |
| 1062047 | 21-Apr-09 | \$805.80 |
| 1062052 | 21-Apr-09 | \$909.81 |
| 1062048 | 21-Apr-09 | \$1,397.21 |
| 4135211 | 22-Apr-09 | \$1,541.04 |
| 4135210 | 22-Apr-09 | \$4,370.11 |
| 2068318 | 24-Apr-09 | \$0.50 |
| 2068283 | 24-Apr-09 | \$31.44 |
| 2068284 | 24-Apr-09 | \$139.50 |
| 2068282 | 24-Apr-09 | \$1,456.98 |
| 2068281 | 24-Apr-09 | \$16,261.12 |
| 1062243 | 28-Apr-09 | \$25.55 |
| 1062241 | 28-Apr-09 | \$178.82 |
| 1062238 | 28-Apr-09 | \$206.40 |
| 1062240 | 28-Apr-09 | \$308.58 |
| 1062242 | 28-Apr-09 | \$461.57 |
| 1062239 | 28-Apr-09 | \$472.32 |
| 1062236 | 28-Apr-09 | \$599.40 |
| 1062237 | 28-Apr-09 | \$1,896.26 |
| TOTAL | 20-Api-09 | φ1,090.20 ¢450.500.40 |

TOTAL \$150,509.19